

Carolin

1520 **1520**

TRIOUMPHANTO

RECEPTIU

DE LA

PRINCESSO

MARIO,

REYNO DE FRANCO

FAITO A MORET PER LOUIS XV.

son Incouparable Espoux

(par le privilege de la jessuite)



A BEZIERS

Chez ETIENNE BARBUT, Imprimeur
du Roy, & de Monseig. l'Illust. & Reve-
rend. Evêque & Seigneur de Beziers.

M. DCCXXV.
AVEC PERMISSION.



TRIOUMPHANTO RECEPTIU
DE LA PRINCESSO
MARIO,
REINO DE FRANCO,

FAITO A MORET PER LOUIS^S XV.
Soun Incomparable Espoux. 4. Septembre 1725.

EGLOGO.

JORDI. DANIS *Pastres del bas Languedoo
lougats al Vesinatge de MORET.*

DANIS.

A RO per un milloun, l'en d'un tant charmant Loc,
Voudrio pas me trouva dins nostre Languedoc.

JORDI.

Quanie superbé Trin! Quanio jouyouso festo!
Que ne dises Danis?

DANIS.

Tout joguo de soun resto.
Moun esprit encantat se pays d'admiratiu,
Moun cor gay s'expandis, & se soun d'affectiu.
Jamay lous Aujoulets, ni las Gens d'el Village,

N'ouï vist tant de grandous, ni tant bel equipatgé,
Tout brillo dins Moyet.*

JORDI.

Tout y plai, tout y ris,
Sans Nibouls, lou Spulel nous anonço LOUIS?

DANIS.

Carrossos, Carriots, Chavals, Plumets, Beluros,
Capitaines, Souldats, Vestits, Rubans, Paruros,
Prinçes del Sang Rouyal, dins aqueste grand jour,
Un Versailles nouvel fooü, d'un picheot sejour.

JORDI.

Lous Echos embarats dins sas soubros cambretos,
Repetou lous accords d'un milloun de Trompetos.

DANIS.

Timbalos & Tambours, Fiffres, & Flajoulets,
Reveillou dins lous Airs lou cant des Aubelets.
An lous janiis Pastous, las pus lestos Bergeiros,
Dançou de rigaudouns sus las verdos faugeiros.
Fulados, serpenteous, canous, petards, garrots,
Relevou la clarrat des luns, amai des fiocs.
Per l'ordre de LOUIS, en favou de MARIO,
Lous camis sou parats de tapis de Turquiq.
Quanie charmant cop d'œl!

JORDI.

Nostre sort es heyrour,
A l'aise de poudé lous bada toutes douz.

DANIS.

Ques aimable LOUIS!

JORDI.

L'Univers lou revero,
DANIS.

Permafé! s'el noun a lous traits de soun Gran-Perq,
Même tein, même froun, mêmes œls, même nas,
Lou même soun de voix, même Pé, mêmes Bras,
Lou pel de Coujou d'Or.

* Muret Bourg à tres leges de Fontainebleau.

JORDI.

De sa douço Bouqueto,
Sal l'oudou de Liris, de l'Buillet, de l'Ambreto.

DANIS.

Flourat coum un Rampan, pus fier que lous Cezars,
D'un Armado de Gens attiro lous regards.

JORDI.

Que d'amabilitats dins sa Noblo Persouno!
Soun Cap plé de boun Sen porto pla la Courouno.

DANIS.

Se lou Corps de LOUIS, parés tant acoumplit,
Que sera lou dedins! parli de soun Esprit,
De soun Cor generoux, de soun Amo divino.

JORDI.

L'On descouris de len sas vertuts à sa mino,
Mounges & Capelas, Ambé la Religiou,
Déja contou sus el, & sus sa proucteu,

DANIS.

L'Enemic malhuroux, que l'y fara la Guerro,
Sentira de Segu, ce que pot soun Tounerro.

JORDI.

Quanies trucs baillara! vailent dins lous Coumbats,
Vezi déja per El de Bataillounz brifats,
De Rivieiros de Sang, de Vilos espallados,
De Veüsos dins lou Dol, de Victoiros gaignados,
Quanie rudé pouniet!

DANIS.

Lous Sangliés, & lous Loups,
Al prés d'aquel Lioun, beouroou de michants gloups.

JORDI.

Arbitre de la pax, El pausara las Armos,
Banira lous Esfrays, lous Laguis, las Alarmos.

DANIS.

Dejoust sas Flurdelis, anan vioüire countens,
De bés, & de Santat, say ploüroou de tourrens.

JORDI.

Lous Bosques, lous Valouas, la Plano, la Mountagno,

N'asségareoii pas pus la cruello magaino,
Aqos hoc.

D A N I S

Que diren de l'Espouso del Rey,
Que de councert amb'al, nous va faire la L'ey.

J O R D I.

Suffis qu'après lou Ciel, LOUIS l'aje caufido,
Aquo soul deoii nous fa lou pourtrait de sa vido
Cal noun sap, qu'à boun goust!

D A N I S.

Quanie airt majestuoux!
Quanies cels poulidets! quanie visarge doux!

J O R D I.

An toutes sous clincans, jam'ay cap de Princesso
N'aura tant de beoütat, ni tant de Jantillesso.

D A N I S.

Soun Esprit es subtil, soun Cor may que louyal.

J O R D I.

Dins sas venos tabé coulo lou Sang Rouyal.

D A N I S.

Dizou, que sap parla touto sorto de lengo.

J O R D I.

Noun cal pas que l'ausi, quand sul champ, vous harengo.

D A N I S.

Ce que val may que tout, es qu'aimo louboun Diux.

J O R D I.

Un Thrésor de vertut animo sas actiux.

D A N I S.

O! lou parfait Ropport! O! lou Sant Mariatgé!

J O R D I.

De la bountat de Diux, n'aven-ti pas un gatgé!

D A N I S.

Aquo merito bé faiqué cauque retour.

J O R D I.

Assemblen, sans mauda, lous Bergés d'alentour.

D A N I S.

Vité, faguen-ly part de la grando nouvello,
Anen daquesto pas, à la Santo Capello.

7
Baissats davan l'Auca del puissant Proutectou ;
Preguem-lou de nous fa de vûs al bon Pastou ;

J O R D I .

Quanies Vûs ?

D A N I S .

Que lounq-tens, lou Rouyaume de François
Gouste dins lou repaux lou fruit de l'aboundance ;
Et que toujour aimat de sous braves Effans ,
LOUIS , an sa Mitat visco may de Cent Ans ;

F I N .